

# Khudu mogaka

Ntombifuthi Ncwayiba


Khanyisa Masemola





Bogologolotala, diphologolo tsa naga di ne tsa tlhoka metsi.

Di ne di lebelela gotlhe mme go sena sepe.




Di ne tsa kopana go rarabolola bothata jwa tsona. Diphologolo tsothe di ne tsa tsenela kopano kwa ntle ga Phokojwe.

Phokojwe a re, “Nka tsenela kopano jang le khudu e e nkgang?”

Se, se ne sa galefisa diphologolo tse dingwe.





Kwa kopanong, diphologolo tsa dumalana ka go epa sediba.

Tshepe, moetapele a re, "Sediba sa rona se tla nna boteng le bophara. Fa se tletse, re ka se tlhoke metsi gape."



Di ne di opela mme di bina fa di ntse di epa  
sediba ka go neeletsana.  
Bofelong, metsi a phunyega mme a tlatša  
sediba.


Di ne di itumetse. Di ne di ise di nne le tatso ya  
metsi a a botshe a le monate go tshwana le a.



Jaanong, letsatsi lengwe, diphologolo tsa  
lemoga fa mongwe a tlatsa metsi a tsona leswe.

Tsa refosana ka go disa sediba.






E rile fa Mmutla a le mo tirong a disitse sediba,  
Phokojwe a tlhaga a tshwere kgati.

“O batla eng fa?” ga botsa Phokojwe.

“Ke disitse metsi a rona,” ga araba Mmutla.




Phokojwe a kopa Mmutla gore a tshameke le ena. Ba refosana ka go gokelana.

Motshameko o ne o tsenyeletsa go tswala matlho, fa o gokelelwa mo kgating, go balelelwa go fitlha ka sekete mme o bule matlho.

Mmutla a dumela.





Mmutla a gokelela Phokojwe, yo o neng a bala go fitlha ka sekete. Mmutla a mo golola.

Jaanong, Phokojwe a gokelela Mmutla, yo o neng a tswetse matlho mme a simolola go bala.


Phokojwe a nwa go tswa mo sedibeng, a thuma Morago ga moo, Phokojwe a gelela metsi a tsamaya.



Mmutla a fetsa go bala go fitlha go sekete mme  
a bula matlho.

Phokojwe o ne a timeletse, a sa bonwe.

Mmutla a goeletsa diphologolo tse dingwe gore  
di tle go mmofolola.




Diphologolo di ne tsa tswelela ka go refosana ka go disa sediba, mme tsothe tsa palelwa ke go tshwara Phokojwe.

Khudu a re, "E re ke nne ke disitse."

"Khudu ga e botlhale le e seng". "Ke phologolo ya go siana," ga nagana tse dingwe. Khudu a thobuela mo sedibeng a emela Phokojwe.






Fa Phokojwe a fitlha, a nagana, "Ga go ope fa!"

Fa a ntse a nwa a utlwa a lomiwa mo nkong.  
Jaanong, a gogelwa kwa tlase ga metsi!

Phokojwe o ne a leka go tswela kwa ntle, fela  
Khudu a mo tshwarelela. "Tlayang, ke mo  
tshwere!" ga goeletsa Khudu.



Diphologolo tsa fitlha tsa bofelela Phokojwe. Khudu a re go Phokojwe, "O re senyeditse rotlhe. Kotlhao ya gago ke go phepafatsa maroo a rona."

Diphologolo tsoitlhe tsa tlotlomatsa Khudu gore ke mogaka wa tsona.

Go tloga letsatsi leo, tsa itumelela go nwa metsi a a phepa kwa ntle ga go tshwennngwa.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®  
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Khudu mogaka

Author/s: Ntombifuthi Ncwayiba

Translator/s: Sylvia Makapan

Illustrator/s: Khanyisa Masemola


Assurer/s: Dineo Moatshe, Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

